

JOŠ 20 STVARI KOJE MOŽDA NIJESTE ZNALI O SVIJETU JEZIKA



SARDINSKI, koji se govori na Sardiniji, najstariji je romanski jezik i dalje u upotrebi. Vjeruje se da je najbliži živi jezik latinskom.

Jeste li ikada čuli za **KARELSKI**?

To je ugro-finski jezik koji se govori u sjeverozapadnoj Rusiji i dijelovima Finske. Karelski je samo jedan od primjera jedinstvenog jezičkog nasljeđa Evrope.

ZVANIČNI JEZIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA JE ...?

Većina ljudi pretpostavlja da je to engleski, ali SAD zapravo nema 'zvanični jezik'!



NUKLEUS KAUDATUS je regija u sredini mozga koja pomaže bilingvalcima da mijenjaju jezike, ali i da ih drže odvojenim. Iskusni bilingvalci toliko koriste ovu regiju da ona poraste.

LINGVISTIČKI NAJRAZNOLIKIJE ZEMLJE NA SVIJETU

Papua Nova Gvineja		(840)
Indonezija		(711)
Nigerija		(517)
Indija		(456)
SAD		(328 jezika)

Jedno pravilo koje GOVORNICI ENGLESKOG

nesvjesno prate je da se pridjevi ređaju po sljedećem redu: mišljenje, veličina, godište, oblik, boja, porijeklo, materijal, svrha. Na primjer, "my Greek fat big wedding" zvuči čudno, ali ne i "my big fat Greek wedding".

Na **ITALIJANSKOM** riječ „latte“, koju govornici engleskog koriste za kafu sa mlijekom, zapravo znači „mlijeko“. Sjetite se ovoga kad na sledećem odmoru u Italiji želite da naručite kafu!

XD

Različiti jezici imaju svoje ekvivalente „hahahah“ da predstave smijeh u tekstu. Možda ste već videli špansko „jajaja“, ali vjerovatno ne znate za tajsko „555“ („5“ se izgovara kao „ha“ na tajskom), japansko „www“ („w“ potiče od „wara (笑)“ - „smijati se“), ili portugalsko „kkkkk“.

KREOLSKI JEZICI



su novi jezici koji nastaju kada ljudi u različitim zemljama govore i stvaraju nove riječi kako bi se bolje sporazumjeli. Jedan od primjera je haicanski kreolski jezik, mješavina francuskog, zapadnoafričkih jezika i domorodačkih taino jezika.

Jeste li znali da

IRSKI, ŠKOTSKI GALSKI I MANKS nemaju jednu riječ za „da“ i „ne“? Za odgovor na pitanje se koriste glagolski oblici. Tako bi odgovor na pitanje „Da li su otišli kući?“ bio „Otišli su“ ili „Nijesu otišli“.

„STARI“ NJEMAČKI

Oko 1700. godine Njemci su emigrirali u SAD i živjeli u zatvorenim vjerskim zajednicama. Iz tog razloga u Pensilvaniji možete da naiđete na njemački iz 18. veka.



Razvoj **ĆIRILIČNOG PISMA** započeli su braća Ćirilo i Metodije iz Soluna, koji su bili misionari među Slovenima u Srednjoj i Istočnoj Evropi.

ALBANSKI, GRČKI, TURSKI I BUGARSKI

mogu da budu prilično zbunjujući! Jeste li znali da mahanje glavom znači „da“ a klimanje glavom može značiti „ne“?

ZVUCI KLIKOVA

Svega nekoliko jezika koriste zvuke klikova, i to najviše u Južnoj Africi. Njihovi govornici razlikuju između 5 zvukova klikova u zavisnosti od toga iz kog dijela usta potiče.



U **ISLANDSKOM** se izbjegava korišćenje stranih riječi i novi pojmovi se radije formiraju od starih vikinških riječi. Tako je riječ za kompjuter „tölva“ stvorena od riječi „tala“ (broj) i „völva“ (proročica).

ŠELTA ili **GAMON** je jezik irskih čergara iliti Rilantu Mincéirí. To je primjer „kriptičnog“ jezika koji se razvio za međusobnu komunikaciju ali i u svrhu zaštite privatnosti od većinskog stanovništva.

KORISTITI ROD ILI NE

Neki jezici su zasnovani na gramatičkom sistemu bez roda, kao na primjer turski i engleski. Neki drugi imaju dva ili tri roda, kao njemački i grčki. Jezici sa četiri ili više rodova su veoma rijetki: npr. jezik zande (Kongo) ima muški, ženski, živi (npr. životinje) i neživi rod.



Na **GRENLANDSKOM** jedna riječ može imati prilično složeno značenje: npr. „nalaasaarusummerujussuaraluarpunga“, se može prevesti kao „Odjednom sam stvarno želio/la da legnem i odmorim, ali...“

5%

Svega 5% govornika **PORTUGALSKOG** živi u Portugalu. To nije začuđujuće, jer je baš portugalski zvanični jezik u zemljama sa velikim brojem stanovnika kao što su Brazil i Mozambik.



Puno **FINSKIH RIJEČI** ima bukvalan prevod. Frižider je „ledeni kredenac“ (jääkaappi), prevod riječi kompjuter je „mašina znanja“ (tietokone), a riječ za traku za trčanje (juoksumatto) jednostavno znači „tepih za trčanje“.

Evropski dan jezika 26. septembar

